



Na osnovu člana 15. Stav (1) tačka b) Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 49/06 i 51/09) i člana 50. Stav (1) tačka e) Statuta Općine Novo Sarajevo - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 5/20 i 20/20 - ispravka) i Pravilnika o korisnicima, kriterijima i načinu realizacije podsticaja zapošljavanju i razvoju privrede na teritoriji Općine Novo Sarajevo broj 06-11-3318/21 od 11.05.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 21/21), Općinski načelnik, o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV

za odabir banke za plasiranje sredstava putem kreditne linije uz subvencioniranje/regresiranje kamatne stope/profitne marže i troškova obrade kredita od strane Općine Novo Sarajevo privrednim subjektima sa područja Općine Novo Sarajevo

I OPĆI PODACI

U cilju realizacije Programa aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja, Općina Novo Sarajevo (u daljem tekstu: Općina), poziva poslovne banke da se prijave za učešće u mjeri Grant sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima, čija sredstva su namijenjena za subvencioniranje/regresiranje kamatne stope/profitne marže i troškova obrade kratkoročnih i dugoročnih kredita privrednim subjektima sa sjedištem na području općine Novo Sarajevo.

Cilj ove mjere je potaknuti razvoj poduzetništva i povećati stopu zaposlenosti kroz povoljne uslove kreditiranja, koji mogu doprinijeti pokretanju, održavanju ili unapređenju poslovne aktivnosti.

Predmet ovog Javnog poziva je izbor banke, koja će u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo realizovati **KREDITNU LINIJU** kroz plasman vlastitih sredstava privrednim subjektima sa sjedištem na području Općine Novo Sarajevo, uz subvencioniranje/regresiranje kamatne stope/profitne marže i troškova obrade kratkoročnih i dugoročnih kredita od strane Općine Novo Sarajevo.

Kreditna linija obuhvata:

1. Kratkoročne kredite, koji se odobravaju na period do jedne godine (12 mjeseci) u iznosu 100.000,00 KM, uz uslov zadržavanja broja zaposlenih na istom nivou u toku trajanja kredita;
2. Dugoročne kredite na period do 5 godina (60 mjeseci), uz mogućnost grace perioda do 9 mjeseci, uz uslov zapošljavanja najmanje jednog radnika na iznose do 100.000,00 KM, a za svakih dodatnih 100.000,00 KM, privredni subjekt je dužan zaposliti jednog novog radnika, najkasnije u roku 9 mjeseci od dana odobrenja kredita;
3. Dugoročne kredite na period do 7 godina (84 mjeseca), uz mogućnost grace perioda do 9 mjeseci, za iznose kredita preko 100.000,00 KM uz uslov zapošljavanja po jednog novog radnika na svakih odobrenih 100.000,00 KM, najkasnije u roku 9 mjeseci od dana odobrenja kredita.


Banka u potpunosti snosi rizik naplate kredita ili njegovog dijela, provodi redovnu i prinudnu naplatu, te obavlja sve druge bankarske poslove vezane za kreditnu liniju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i aktima Banke.

Korisnici kreditne linije mogu biti:

1. Svi privredni subjekti koji imaju sjedište ili poslovnicu na području Općine Novo Sarajevo i koji su 100 % vlasništvo državljana BiH;
2. Svi privredni subjekti koji imaju sjedište ili poslovnicu na području općina Kantona Sarajevo i koji su 100% vlasništvo državljana BiH, uz uslov zapošljavanja novih radnika koji imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području Općine Novo Sarajevo od najmanje godinu dana prije zapošljavanja.

Korisnici ove kreditne linije ne mogu biti privredni subjekti koji:

1. imaju neizmirene poreske obaveze,
2. imaju neizmirene obaveze prema Općini Novo Sarajevo,



3. obavljaju djelatnost iz oblasti igara na sreću,
4. obavljaju djelatnost proizvodnje, prerade ili puštanja u promet duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,
5. obavljaju djelatnost proizvodnje koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i dokazanu štetnost po zdravlje stanovništva,
6. obavljaju djelatnost trgovine na malo oružjem, municijom i vojnom opremom.

II OBAVEZE BANKE

Obaveze banke:

1. Banka je obavezna da nakon zaključivanja Ugovora objavi Javni poziv za dodjelu kreditnih sredstava;
2. Po isteku Javnog poziva za izbor korisnika kreditnih sredstava, banka razmatra prijave aplikanata u skladu sa Ugovorom i Javnim pozivom, te provodi druge aktivnosti u skladu sa aktima i procedurama banke;
3. Prijedlog svog kreditnog odbora o dodjeli kredita, banka dostavlja Općinskom načelniku na saglasnost;
4. Banka zaključuje ugovore sa korisnicima kreditnih sredstava i jedan primjerak ugovora dostavlja Općini Novo Sarajevo;
5. Ugovor koji banka zaključuje sa korisnicima kreditnih sredstava obavezno sadrži: namjenu, iznos, uslove dodjele sredstava, rokove utroška sredstava, te način i rokove izvještavanja sa sankcijama za nepoštovanje Ugovora;
6. Izabrana banka u potpunosti snosi rizik naplate odobrenih kreditnih sredstava - glavnice i pripadajuće kamate/profitne marže;
7. Banka se obavezuje da vrši monitoring, kontrolu ispunjenja uslova za sticanje prava na subvencioniranje/ regresiranje kamatne stope/profitne marže i troškova obrade kredita te da kvartalno izvještava Općinu o utrošku kreditnih sredstava u formi koju usaglase Ugovorom. Banka će voditi posebnu računovodstvenu evidenciju za sve korisnike po ovoj kreditnoj liniji;
8. Banka se obavezuje da nakon pozitivne ocjene monitoringa i kontrole u roku od 7 dana korisniku kredita regresira kamatne stope/profitne marže i troškove obrade kredita iz depozitnih sredstava koje je Općina uplatila na namjenski račun banke.

III USLOVI ZA UČEŠĆE

Banke koje žele učestvovati u ovom Javnom pozivu, dužne su podnijeti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1. Rješenje o upisu u sudski registar,
2. Uvjerjenje o poreznoj i PDV registraciji,
3. Ovjerenu fotokopiju dozvole izdate od strane Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i licencu za obavljanje platnog prometa najmanje srednjeg rizika,
4. Ovjerenu fotokopiju Certifikata Agencije za osiguranje depozita BiH,
5. Uvjerjenje nadležnog Suda, ne starije od šest mjeseci, da ponuđač nije pod stečajem ili likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za proglašenje stečaja ili izdavanje naloga za prislinu likvidaciju,
6. Uvjerjenje nadležne Porezne uprave, ne starije od šest mjeseci, da ponuđač nema neizmirenih obaveza,
7. Uvjerjenje nadležne Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od šest mjeseci, da ponuđač nema neizmirenih obaveza,
8. Finansijski izvještaj za 2020. godinu,
9. Posljednje skraćeno neovisno revizorsko mišljenje o poslovanju banke,
10. Referens listu banke,
11. Potvrda i dokaz o uspješnom iskustvu u realizaciji ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na Javni poziv.

IV KRITERIJ ZA IZBOR BANKE

Kriteriji za ocjenu i izbor najpovoljnije ponude banke za realizaciju sredstava po ovom Pravilniku i Javnom pozivu, uz prethodni uslov da su ponude formalno-pravno ispravne i ispunjavaju sve uslove navedene u Javnom pozivu, su sljedeći:

- Visina kamatne stope/profitne marže 95%,
- Troškovi obrade kreditnog zahtjeva 5%.

Banke, učesnice Javnog poziva, dužne su dostaviti ponudu koja sadrži visine kamatne stope/profitne marže i naknade za obradu kredita za:

- kratkoročne periode (do 12 mjeseci),
- srednjoročne periode (od 13 do 60 mjeseci) i
- dugoročne periode (od 61 do 84 mjeseca).

Za odobrene kredite Općina će regresirati kamatnu stopu/profitnu maržu u maksimalnom iznosu do 4% te će za dugoročne kredite jednokratno snositi 50% troškova obrade zahtjeva za kredit, koje će subvencionirati nakon potvrde da je ispunjen uslov zapošljavanja.

V ROK PRIJAVLJIVANJA

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim novinama „Dnevni avaz“.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na oglasnoj ploči i web stranici Općine.

VI PODNOŠENJE PRIJAVA

Zapečaćene ponude sa naznačenom adresom ponuđača dostaviti na protokol Općine Novo Sarajevo ili preporučenom poštom na adresu Općina Novo Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 55, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za subvencioniranje/regresiranje troškova obrade kredita i kamatne stope/profitne marže privatnim preduzećima i poduzetnicima sa sjedištem na području općine Novo Sarajevo-NE OTVARAJ“. Na poleđini koverta obavezno navesti naziv podnosioca ponude, adresu i kontakt telefon, te ovjeriti pečatom.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem, na način da je vidljiv broj stranice.

Prispjela dokumentacija se ne vraća podnosiocu aplikacije.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona: 033/492-157.

Broj: 06- 11-3811/21
Sarajevo, 07.06.2021. godine

